



Crna Gora
Predsjednik

DEGENJA
ODNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTIMA

Proglašavam **Zakon o izmjenama Zakona o patentima**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 29. decembra 2016. godine.

Broj: 01-1324/2
Podgorica, 30.12.2016. godine



Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 29. decembra 2016. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTIMA

Član 1

U Zakonu o patentima („Službeni list CG“, broj 42/15) u članu 4 stav 5 i članu 93 stav 3 riječ „odbaciti“ zamjenjuje se riječju „odbiti“.

Član 2

U članu 14 stav 2 briše se.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Protiv rješenja nadležnog organa može se pokrenuti upravni spor.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

Član 3

U članu 17 stav 4 riječ „Ministarstva“ zamjenjuje se riječima: „organa državne uprave nadležnog za poslove industrijske svojine (u daljem tekstu: Ministarstvo)“.

Član 4

U članu 18 stav 1 riječ „zaključkom“ zamjenjuje se riječju „rješenjem“.

Član 5

U članu 39 stav 2 riječ „zaključak“ zamjenjuje se riječju „rješenje“.

U stavu 3 riječ „odbačena“ zamjenjuje se riječju „odbijena“.

U stavu 4 riječ „zaključkom“ zamjenjuje se riječju „rješenjem“.

U stavu 5 riječi: „zaključkom odbacuje“ zamjenjuju se riječima: „rješenjem odbija“.

Član 6

U članu 41 stav 4 riječi: „zaključkom odbaciti“ zamjenjuju se riječima: „rješenjem odbiti“.

Član 7

U članu 48 stav 1 tačka 3 riječi: „proglašava ništavim“ zamjenjuju se riječju „poništava“.

Član 8

U članu 52 stav 3 riječi: „Konačno priznatim“ zamjenjuju se riječju „Priznatim“, a riječi: „ili u postupku povodom žalbe“ brišu se.

Član 9

Član 79 mijenja se i glasi:

„Pokretanje upravnog spora

Član 79

Protiv upravnih akata iz čl. 57, 60, 62, 71, 72 i 77 ovog zakona može se pokrenuti upravni spor.“

Član 10

U članu 85 stav 4 riječ „odbaciti“ zamjenjuje se riječju „odbiti“.

U stavu 6 tačka 6 briše se.

Dosadašnja tačka 7 postaje tačka 6.

Član 11

U članu 86 stav 4 tačka 4 briše se.

Dosadašnja tačka 5 postaje tačka 4.

Član 12

U članu 98 stav 1 riječi: „odbacivanju ili“ brišu se.

Član 13

Naziv poglavlja IX mijenja se i glasi: „PONIŠTAVANJE“.

Naziv potpoglavlja 1 mijenja se i glasi: „Poništavanje priznatog patenta“.

Član 14

U nazivu člana 100 riječi: „oglašavanje ništavim“ zamjenjuju se riječju „poništvavanje“.

U stavu 1 riječi: „oglašavanje patenta ništavim“ zamjenjuju se riječima: „poništvavanje patenta“.

U stavu 2 u uvodnoj rečenici riječi: „oglasice ništavim“ zamjenjuju se riječju „poništiće“.

U tački 5 riječi: „ništavim će se oglasiti“ zamjenjuju se riječima: „poništiće se“.

U stavu 3 riječ „ništavosti“ zamjenjuje se riječima: „za poništaj“, a riječi: „oglašen djelimično ništavim“ zamjenjuju se riječima: „djelimično poništen“.

U stavu 5 riječi: „oglašavanje patenta ništavim“ zamjenjuju se riječima: „poništvavanje patenta“.

Član 15

U nazivu člana 101 riječi: „oglašavanje ništavim“ zamjenjuju se riječju „poništvavanje“.

Stav 1 mijenja se i glasi:

„Zahtjev iz člana 100 stav 1 ovog zakona sadrži: podatke o podnosiocu zahtjeva i o nosiocu patenta, naznačenje da se traži poništavanje patenta sa obrazloženjem razloga za poništavanje, registarski broj patenta čije se poništavanje traži, potrebne dokaze, kao i dokaz o uplati administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka“.

U stavu 2 riječi: „oglašavanje patenta ništavim“ zamjenjuju se riječima: „poništvavanje patenta“.

U stavu 3 riječ „odbaciti“ zamjenjuje se riječju „odbiti“.

U stavu 6 riječi: „proglasiti ništavim“ zamjenjuju se riječju „poništit“, a riječi: „oglašavanje patenta ništavim“ zamjenjuju se riječima: „ponišćavanje patenta“.

U stavu 7 riječi: „proglašnja ništavim“ zamjenjuju se riječju „ponišćavanja“.

U stavu 9 riječi: „oglašava ništavim“ zamjenjuju se riječju: „ponišćava“.

U stavu 10 riječi: „oglašavanju patenta ništavim“ zamjenjuju se riječima: „ponišćavanju patenta“.

Član 16

U nazivu potpoglavlja 2 riječi: „Oglašavanje ništavim“ zamjenjuju se riječju „Ponišćavanje“, a u nazivu člana 102 riječi: „oglašavanje ništavim“ zamjenjuju se riječju „ponišćavanje“.

U stavu 1 u uvodnoj rećenici riječi: „oglašiće ništavim“ zamjenjuju se riječju „ponišćiće“.

U tački 3 riječi: „oglašjen ništavim“ zamjenjuju se riječju „ponišćen“.

U stavu 3 riječi: „oglašavanje ništavim“ zamjenjuju se riječju „ponišćavanje“.

Član 17

U članu 146 stav 2 riječi: „oglašavanja ništavim“ zamjenjuju se riječju „ponišćavanja“.

Član 18

U članu 155 stav 1 u uvodnoj rećenici riječi: „koja su crnogorski državljani, sa prebivališćem na teritoriji Crne Gore,“ brišu se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„U Registar zastupnika mogu se upisati pravna lica koja imaju zaposleno najmanje jedno lice koje ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana ili sa tim licem sarađuje na osnovu drugog ugovornog odnosa.“

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15 i 40/16).

Broj: 07-2/16-4/4

EPA 67 XXVI

Podgorica, 29. decembar 2016. godine

SKUPŠĆINA CRNE GORE 26. SAZIVA

